

**Anɔ wò afɔ nu abe Maria**  
 traduit de « Être à tes pieds comme Marie »

**p**

**mf**

1. A - no wò a - fo nu a - be Ma - ria, Le do - doe - zi - zi bli-bo me,  
 Be - ne wò Ye-su ko na - fo nu Ne ye - yi - yia di - di vuu hā.

2. Anɔ wò afɔ nu le blanui me,  
 Akpɔ wò seseqeameeti,  
 Wò tufafa, wò dømenyonyo,  
 Si tutua nye aqatsiwo.

4. 'Yae nye dzi, si lɔa wò fe vɔsa  
 Kple lifi, si yɔa dzifo fū,  
 Esi wodzra dɔ qì do ñgɔ, na  
 Wò vɔsa yeyiyí sesēa.

3. Oo Ðela, si xexeame gbe la,  
 Magbã nardomi dzadzetɔ  
 Fo ðe wò afɔ kɔkɔewo dzi  
 Na wò kafukafu nyuitɔ.

5. Afetɔ, manɔ wò Afɔ nu,  
 'Ye l'afii la, nye gbe gbɔdzo  
 Nakpe dzifo Ha tɔ akafu  
 Mawu-Vi, si ku l'ati ñu.